



# Yede mmerε tiawa bεhwε Apomuden honhyehyεε a wowo ho akwanya no

## HWAN NA OWO HO AKWANYA?

### NNIPA A WOWO HO KWAN NE:

- Won wote New York State
- Obiara a ogye akatua a chia a wode dom Nhehyεε a Eho Hia Yie no
- Nnipa a wofa mmara kwan so te U.S
- Nnipa a wadi 19-64
- Nnipa a wonni akwanya se wobedom Medicaid anaa Child Health Plus

### WO NSA BEKA YEN:

- [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov)
- 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

Ny State of Health foo di aman mmara a efa omanma faahodie a efata so ene mantam mmara a efata so a wo nyina wo nnipa su, wo ahosuo, oman a wofri mu, wo gyedie/wo som, wo bobεasu, wo mfee, se wo aware/wo abusuasεm, sεdeε wo hunu wo ho fa nna nsem mu, wo abosuo, se wo ako sogya pen anaa se wo nko bi da, se wo ye oni a y'ateeteε wo efiepen anaa se wo aye bi ateka so εmfa nnye nyiyimu.

## NNEEMA BEN SAA NA EHYE ASE?

- Yareε anosie a εka biara nnim
- Ohwe a yede ma ayarefoε a yeagyε won ato ho
- Ohwe a yede ma ayarefoε a yennyee won ntoo ho
- Ohwe a yede ma apemfoε ne mmodomma
- Ohwe a yεwo ma nkwanhyia anaa hwirenhwiren
- Mogyamu hwe ne mfonni nnwuma
- Nnro a dokota atwεε
- Ohwe a yεwo ma nnipa a woretu anamεn ama won apomuden asan agyina yie
- Adwen ho apomuden nsem ne adurofa ho nsensεm hwebea
- Ohwe a yεwo ma asetena pa ne koankoro yareε ano soso
- Mmofra se ne won ani

***Ebia mpanimfoε se ne mfasoε ahodoε bi nso betumi ahyehye nhyehyεε ahodoε bi nso ase.***

# APOMUDEN NYEHYEE A WO WƆ HO AKWANYA (QHP) YI, BOƆ YE SEN?

**DEE WƆBETE WO BOSOME BIARA:** Dee wɔbete wo bosome biara no gyina nyehyee koro a wobefa no so. Nnipa pii so wo ho akwanya se wonya eto so mfaso a ebre eka a wobo no bosome no ase. Enni kwan se sika a eba ankorankore nsam no boro \$48,560 ena dee abusua a emu nnipa ye enan nso boro \$100,400.

**AKATUA KYE:** Akatua kye ye sika a wotua enam se woadom apomuden nyehyee bi nti. Nnipa bi nso wo ho akwanya se wɔbena mmoa atua won ka, nso ne nyinaa gyina sika a wonya so Nea edidi soo yi bi kyere QHP yi akatua kye mu ahodoɔ ni bi. Nhehyee ahodoɔ pii wo ho a akatua kye mu ahodoɔ pii nso hehye won ase.

APOMUDEN MU MMOA HO AKATUA KYE	PLATINUM	SIKA KƆKƆƆ	DWETE	BRONZE
Sika a yɛbete no afe awiee	\$0	\$600	\$1,700	\$4,000
Yaree anosie	Akatua biara nni mu	Akatua biara nni mu	Akatua biara nni mu	Akatua biaara nni mu
Wo daa daa dɔkɔta hwɛ a ɔbɛhwɛ wɔɔ	\$15	\$25	\$30	50% akatua kye
Ɔbenfoɔ nkɛyɛn nsrahwɛ	\$35	\$40	\$50	50% akatua kye
Yarefoɔ asetena wɔ ayaresabea hɔ cfa gye a yɛagyɛ no ato hɔ nti	\$500	\$1,000	\$1,500	50% akatua kye
Suban apomuden yarefoɔ a yɛnnyee no ntoo hɔ nsra	\$15	\$25	\$30	50% akatua kye
Suban ho apomuden Yarefoɔ Nsrahwɛ wɔ Ayarehwɛbea	\$500	\$1,000	\$1,500	50% akatua kye
Dan a yɛhwɛ nkwanhyia ne hwirenhwɛn nsɛm	\$100	\$150	\$250	50% akatua kye
Ɔhwɛ a chia anim-anim yi ara	\$55	\$60	\$70	50% akatua kye
Nipadua mu ahɔɔden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, edwumayɛ mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$25	\$30	\$30	50% akatua kye

ƆKA KYE WƆ NNURO A DƆKƆTA ATWERE HO	PLATINUM	SIKA KƆKƆƆ	DWETE	BRONZE
Nnuro a yɛahwɛ papa a agye din no so aye anaa aduro baatan no	\$10	\$10	\$10	\$10
Dee nnipa pii pɛ	\$30	\$35	\$35	\$35
Dee nnipa pii mpɛ	\$60	\$70	\$70	\$70